

Clément MICHEL

PICHOTO GLENO

Pichoto gleno.

Recuei de pouërio prouvençalo

pèr

Clément Michel.

À La Roque d'Anthéron
(Bco du Re)

A F. Mistral

Grand Mèstre
Aquelò pichoto gleno,
Vous la semounde à mau pleno,
Tóuti lis espigau n'en soun pas ben grana.
Emé gaubi,... e proun peno
L'ai facho dóu bon gran qu'avès tant semena.

C. Michel.

La Roco d'Anteroun lou 26 de setembre 1912.

LA FERIGOULO

Pèr Dono Claude Rial

Crèisse 'en pertout, verdejo e ris touto l'annado,
(Crèisse à boudre pertout, verdo touto l'annado)
La ferigoulo di campas.
Que siegue au bon cagnard o ben dins lou verglas,
Es toujours que mai perfumado.

Di grands Aup à la Crau, tout de long semenado,
Arrage pèr li ventoulas,
Lis abiho n'en fan si melicous repas,
En abrièu, quouro es bèn flourado.

(~~Oh ! poulideto flour, sauvajo e prouvençalo,
En iver à ti pèd li galanti cigalo
Venon sèmpe se recata.~~)

De noste bèu Païs, toun esquiso sentour
Es lou simbèu escret, o ! poulideto flour
Encarnes l'Amo Prouvençalo.

~~Lou soulèu dóu printèms, tóuti dos vous reviho :
Te dono, à tu, lou mèu que te ràubo l'abiho,
E li cigalo fai canta.~~

Coumo elo as lou parfum sauvage e delicat,
Sies fièro independènto auras la liberta,
E coumo elo siés inmourtalo.

Setembre 1912.

LA DURÈNÇO

*Lou Parlamen, lou maïstrau e la Durènço,
Soun li très flèu de la Prouvènço.
(Ancian prouvèrbi prouvençau)*

CANT PROUMIÉ

Dins li nevassado Aupinenco
Au founs di coumbo genebrenco,
La Durènço sourgis, au mitan de l'erbas ;
Coum'uno Reino vierginenco
Se reviho risènto (galoio) en estirant li bras.
(Se reviho estirant si galant pichot bras.)

La fouligauo Durènceto,
Semblo uno feroujo cabreto,
Que lando en sautihant (sautin-sautant), jusqu'eilalin en Crau.
Tout en escampant soun eigueto (aigueto),
Poutouno emé plesi li roudoulet caiau.

Dis auturous glacié davalò,
Plan-planet en coumençant. Sis alo
Li desplego pu luen, en bas vers Briançoun.
Aquito s'alando, e s'estalo,
Pèr reçaupre li carpo e tóuti li peissoun.

Coum'uno mestresso rebello,
Vouguènt sèmpre resta pièucello,
Refuso de pourta ni barco ni batèu,
Dessus soun aigo vierginello
N'en vòu que li poutoun di pichotet radèu.

Faire viro-vòuto, varaio,
A dèstre e senèstre se traio,
Jogo is escoundèdo, au debas di valoun.
Dessubre'n grand larg s'espargaio :
Es ço que fai sourgi li tout poulis iscloun
Coungreio dins soun lié de galantoun iscloun,

Que fan de taco sus sa raubo,
Quouro lou soulèu esbrihaudo,
De taco d'argènt viéu, o bèn de taco d'or.
Lou matin quand pounchejo l'aubo
Soun mai que trelusent : dirias lis " Isclo d'Or ".

Dins soun lié'n pertout semenado,
Sis isclo, dóu soulèu daurado,

Cuberto d'agranas, de sagno (roumi), de canèu,
Soun touto l'annado abitado
Pèr de counièu grasset, o de poulis aucèu.

Soun trevado pèr li cassaie,
Que li tafuron de tout caire,
Pèr acipa sausin, becassino, couï-vert.
L'estièu, tambèn, li panieiaire
Van s'aprouvesiouna à sis amarinié.

De gros aubras à rusco lisso,
D'aubo, de sause, tamarisso,
Curbisson si cousta en la festounejant.
De si fueio boulegadisso
Li verno e piboulas ié zounzounon si cant.

D'aquelo ribiero couquino,
Li dos pouplacioun vesino,
Pèr si besoun pousqué sèmpre se vesita,
Fòu que li passon sus l'esquino,
Sus de gros (bèu) pout ferrent quauco fes empourta.

Es à la sesoun pluviouso,
Que soun aigo tant limounouso,
Vèn, pèr-fes, abrivado, acipa li roucas.
Fai de cascadeto escumouso,
Quouro founde au printèmps, la nèu 'mé lou verglas.

Arribon, grossi durènçalo,
Quouro reçaup piu lis embrassado
De si pichot : lou Buech, l'Ubaio e lou Verdoun.
De si poutoun es engroussado,
Y'a la Bleouo (tambèn), l'Asso e lou Calavoun.

Vujant sis aigo blanquinello,
'Aqueli rièu semblons de jitello,
Loungarudo creissant au troune d'un vièi aubras.
La maire 'mé sa ribambello,
Rajon en se toussènt coume de serpatas.

En aquèu moument bramo, ourlo,
E gai ! fa coume li pantourlo,
Descoucho cranamen e sourte de soun lié,
Barulejo coumo uno groulo,
Rèn la pòu arresta, li dirias en foulié.

Rousigo l'ermas, li ribo,
Carejo de verno, de pibo,
Inoundant, devastant tout de long soun camin.
(inoundo la vau, tout peris sus soun camin)

S'espoutiro encagnado ; arribo
Lèu dins lou Rose grand que bouiouno eilalin.

Alor es esfraiablo à vèire...
Ero lou segren de nosti Reire
Quouro si ribeirès, 'mé de blot eron pas
Causa. Dirias gigant bateire
Que s'estrigousson de Briançoun à Baumpas.

Aro es pamens encaussanado,
'Quelo chato desvergoundado :
De leiouno ourlanto es devengudo fedoun ;
Lis ome l'an apouderado,
E de noste País n'es deja lou Cepoun.

CANT SEGOUND

Un di tres fléu de la Prouvènço,
Ero noumado la Durènço,
Ero lou segound flèu d'a-z-Ais lou Parlamen,
Aco's de vieio souvenenço,
E lou fré maïstrau, èu, fasié lou tresen.

Au mount Genebre, sa partenço :
Vas arrouina ta Prouvènço,
Jais lou linde Po, gisclant dóu meme mount,
Aven ansin memo naissenço,
Mai ièu, vòu endrudi li terro dóu Piemount.

Quand fa'n soulèu que desparpelo,
Que de sè la terro barbelo,
A l'uscle de l'estièu, l'annado que plòu pas ;
Quand moueron fin que li rouelo,
Que lis éuse e li pin secon dins li campas,

Quand resto sieis long mès de plòure,
Que lou sòu dur noun si pòu mòure,
Que li sourço soun seco, e li gaudre alena...
Alor coumençon de s'esmòure
Li bon pacan vesèn soun pan s'enana.

Fan proun de bèu pelerinage,
Segound li viei pious usage,
A sant Anno, sant Gen, li santo o sant Ardra.
Li van parfes plusier vilage,
En bèlli proucessioun ensèn lis imploura.

Es aquelo bravo fadeto,
Que tant degaio soun eigueto (aigueto),
Que li va quatecant, sourti de l'embaras :

Rèn que d'un cop de sa bagueo,
l'adus lou reconfort emé si pichot bras.
(i'adus tout lou soulas emé...)

Nosto Durènço au mejan-age,
S'estiravo en païs sauvage :
Dins la Basso-Prouvènço èro tout gabinous.
l'avié que palun e bouscage,
Aro es tout assani, i a plus rènn d'eigassous.

Dins aquelo bello valeio,
Vesès pertout que verdi leio
D'autre fruchau, de blad, pradas. Semblo un edèn
Dempieï que l'ome agu l'ideio
De faire de valat que l'arrason 'n tout sèn.

Fugue un'obro bèn pouderoso,
Subre-tout di mai meritouso,
Lou canau que Crapouno a fa eisecuta,
Es, d'aquelis obro courouso,
Citado au proumié rèng pèr soun ancianeta.

De si dos branco escambarlado,
Arroso uno bello encountrado
Que vai de Lamanoun en Arle, d'un cousta,
Abèuro aussi l'autr 'esplanado
De Seloun à l'Estang mounte se vai jita.

Dins dès-e-vue coumuno, abraso
De la sèt, dóu soulèu cremado,
En abounde largo d'aigo, à soun plen sadou.
L'eisanço i es lèu arribado :
De si ??? maigre ermas n'en fa 'n dru terradou.

Es dóu miejour la Babilouno,
De grandi richesso amoulouno,
Pèr de bèu bastiment, aducho dóu levant,
Emé soun port que l'enviouno,
Es centre moundiau un di mai impourtant.

Ten, sempre aut la tèsto drecho,
De sa centuro trop estrecho,
Fa peta lis anèu. Si gènt boulegadis
S'escaraion à man drecho...
Es un gros boutounas de roso qu'espandis.

Aquelo tant bello aupulenço,
La dèu, touto à nosto Durènço,
Dins soun pallat i adus sa grand prousperita.
Aquelo aigo es sa prouvidenço :
Marsiho en pas l'aguen, noun pourrié s'abita.

Aquèu canau que fa flòri,
Es esta uno bello vitòri
De l'ome Montricher, èu, l'avié proujeta
E'fa ????. Es sa grand 'glòri ;
Abèuro proun païs de Pertus à la Ciéuta.

CANT TRESEN

Dóu coustat drech, la valounado,
Coumençant pèr uno esplanado,
Que vai dóu grand Ventour, i pèd dóu Liberoun,
Es aussi pertout aseigado
Pèr valat Durènçau passant pèr Cavaïoun.

Dins aquelo richo encountrado,
Païs di fresco renoumado,
E di liéme vendu sus tóuti li marca,
La fourtuno s'es acampado
Despiei que lou canau de Carpentras an tràuca.

I'a proun aussi d'àutri brauqueto :
Aqueli soun lei pichouteto,
En arrousant Peïrolo e Manosco e Pertus,
Regaulon plan dins si ribeto,
Bèn plan-planet : sèmbelon ana à l'oremus.

Uno de si galànti fiho,
Es lou bèu canau dis Aupiho,
Qu'abèure Sant Roumié, la valèio di Bau ;
Soun aigueto escampïho
Tout de long di Valoun jusqu'eïlalin en Crau.

En bas deja l'aigo fa rego,
Davans lou mas di Falabrego,
Lou mas abandouna dóu paure e viei Ramoun.
Aquel eigage que boulego
Vendra endrudi la Crau emé soun gras limoun.

Que miracle de la Naturo,
S'aquelo inmènso terro duro,
Usclado dóu soulèu, cuberto de caïau,
Emé un raidu de bagnaduro,
Venie de bèu jardin, de blad, d'aubre fruchau.

Emé si ideïo grandasso,
L'Ome que jamai proun s'alasso
Que cerco tout lou temps – marchò 'mé lou Prougrès,
Es content quand dins sa vidasso
A crea, fa abouti un grand e bèu proujet.

(Proujet de lei depausa à la chambro di deputa - pèr lou menistre de l'agriculturo – lou 4 de mar 1912.)

L'aigo que vuejo la Durènço,
Dins lou Rose à sa finissènço,
Voudrie dins de bacin la faire resclausa,
Aut, proun aut à la commencènço,
Pèr lou fier Lengadò pousque tout arrousa.

Oh ! Sariè uno obro espetaclouso
E subre-tout di pu coustouso...
Le sapienci ben mai, nous fara trefouli.
D'autris obro autant meritouso,
Ben lèu veiran lou jour : soun entrin d'espeli.

CANT QUATREN

Zòu ! Fan restanco sus restanco,
En Durènço meton la tanco,
Pèr l'aiguetto en plen pousque aut remounta,
Quand a proun regounfla, s'escranco,
En barulant proudui la forço e la clarta.

Aquelo aigo que s'avalanco
l'an mè lou noum de " ouio blanco "
Es elo que fa naisse aquèu gèni tant bèu,
Que d'un fieu d'aran penja i branco
De ferri, va crea un aveni nouvèu.

Segur la pu bello vitòri,
Que sara escricho dins l'istòri,
Que l'Ome a empourta dessus lis elemen,
Es l' " Eleitricita " sa glòri :
Aquèu foulet belu que raubo au Fiermamen.

Se revenien nòsti Grand Paire,
Mesteirau o bèn labouraire,
Sarien tout espanta, durbirien de grands iue...
Lou creirien flame galejaire
Aquèu que i dirie que l'aigo fa de fuè,

Que dóu Grand Paris à Marsiho,
Poudes aussi, durben l'auriho,
Li discour chavanous de nòsti deputa,
Que li troubadou, la pastriho,
Podon, vers eli, ausi l'opera à voulounta ;
Que dins pamai d'uno segoundo,
La belugueto vagaboundo,

Couren s'un fieu d'aran, en l'èr o dins la mar,
Pòu faire de la terro roundo,
Lou tour – vous rensigna sus tout, senso retard.

L'industrio, l'agriculturo,
Li mestié de touto naturo,
Tout marchò au-jour-d'uei à l'eleitricita :
Pasto lou pan, lou blad mouturo,
Moulin, poumpo, coutri, vagoun... fa tout routa.

De nosto Durènço embarado,
Es l'aigo que rajo fourçado,
Que douno aquèu ben-estre à nòsti Prouvençau :
Li ten si plano ben arrousado,
E rende proun service en tóuti lis oustau.

En bono maire nourriciero,
Fa tóuti si terro frudiero,
De la mar i grandò Aup, à soun proumié sourgènt,
De long si costo vertadiero
Vesès que bastidoun riche e mas ópulent.

~~Es plus un fléu de la Prouvènço,
Nosti grandò Gaudre la Durènço
Aro soun terradou sara plus devasta :
N'en es la grandò Prouvidenço
l'adus la benuranço e la felicita
Fin de la bouco à la naissenço
l'adus tout lou ben-estre e la felicita.~~

Es plus un fléu de la Prouvènço,
Lou famous gaudre la Durenço,
Aro noste País sara plus devasta :
Fin de la bouco à sa naissenço
Nous adus lou bonur e la prousperita
Touto joio, soulas, emai prousperita.

Òtobre 1912.

MA BASTIDETO

Pèr moun Pèro.

Au bèn bout de la valouneto,
Sus la coustiero de " Gouiroun ",
l'a 'no mignoto Bastideto
Qu'es denoumado " Lei Couïdoun ".

Es galanto e bèn assetado
Au bèu-pèd de " Pèiro-Fiò ",
La font que ié rajo oumbrajado
Nous mète subran l'amo en joio.

Lou terraire que l'envirouno
Es dru... e quand plòu, fresqueirous.
Un vabre i tremolo, zounzouno...
Li roussignòu ié canton tous.

Davans la tant bello naturo,
Rèn que de verduro e d'aucèu,
Nous sentès galoi, l'amo puro,
Esmòugu, regardas lou cèu !...

Tout-au-tour i'a de gràndi terro,
De vigno e blad que nous fan gau ;
Partènt de " la vièio Tauliero ",
A " la Sourço " montant en aut.

" La Grandò Pacoto " entourado
De si long pin, es au Levant,
Sus lou pendis de la Bernardo,
A l'uba, se vès " ventre blanc " .

Li tres aut couletoun d'en faço,
Soun talamen redoun e bèu,
Que d'uno divesso grandasso,
Dirias d'espetaclous mamèu.

En suiven la pichoto draio,
Brout drech, dóu cousta dóu Pounènt,
De " la Margarido-di-braio "
Veses soun oustau e lou bèn.

I'a forço bauvau e ribeto
Es tambèn gibouious quartiè,
I'a de perdigau, d'aloueto,
De lebre 'mé de gros senglié.

En escalant la carraireto,
Cousta miejour, toucan : Lambès,
Lou " Pascamouro ", Vaubouneto ;
De " maniver " acò se vès.

Sant-Anno ben requinquihado,
Dessus soun pounchu mameloun,
Coum'uno gaio còuquihado
La regardo dins lou valoun.

Sant-Anne es un vièi ermitage,
Anciano capelo en renom,
I'é venien en pelerinage
De tóuti nòstis enviroun.

De sa cimo forço elevado
dóu minas ben lis alentour :
Vesès la Grand Mar, " li Paihado,
" Santo Vitòri ", " Mount-Majour ".

(I'a sus sa cimo uno emplanado
Que doumino lis alentour
Ce vès..... " Mount-Majour ".)

Ce vès la Crau 'mé lis Aupiho,
Li Ceveno, lou Liberoun,
Li Bau, la Durènço, Marsiho,
La Santo Baumo, lou Piemount.

Mandadis

~~Oh ! grando Sant'Anno sempre miraculouso,
Que pèr faire plòure vau vous interceda,
Fasè, dins aquelo valeio secarouso
Que l'aigo 'mé lou vin siegon sempre abounda.~~

Janvié 1912.

~~Santo ! sempre miraculouso
Vautre que van~~

Oh ! Sant-Anno miraculouso
Venes tóuti vous demanda,
Qu'a nosti terro secarouso
Aigo e vin siegon abounda.

L'ENDÈUTA E SOUN GALINIÉ

Pèr Rial Faber dóu P. M.

Couneissès lou Pelot nouma Jan de Nourado,
Que meno lou grand mas
Apela " Patiras "
Au quartié dóu Fangas ?...
Es pamens couneigu dins touto l'encountrado.

Cascarelet, fenian, nouçaire es lou Pelot ;
Ben mai que travaiaire
Es bambouchur, cassaire,
Gros jougadou, pescaire,
A tóuti li passioun d'un galant moussiot.

Es arlequin tamben, lou fièu de la Nourado,
E pamàu libertin ;
Chimo ben lou bon vin,
Manjo soun sant frusquin
En couren li fiero, li voto e assemblado.

Dins soun mas fa pas flòri, a presque tout vendu,
A l'epoco di cando
Si creancié remando
Jusquo luen... i calando
Emé boui resoun... que tout es pas perdu...

Vesès que lou gaiard a pas grando fourtuno,
Fa que bèure e canta...
S'es jamai aquita,
Es pertout endèuta :
Au meji, au boulangié, au bouchié, à la Coumuno.

N'a plus pèr vièure qu'un aboundous galinié,
Ben garni de poulaio.
Quand lou soulèu dardaio
Tout lou vòu s'esperpaio
Dedins la cour dóu mas, courent vers lou païé.

Lou proumié es lou gau, sus si grandis arpasso,
Es lou tambour-major,
La grand 'gardo dóu cors
Casco rouge, còu d'or,
E fier coum 'Artaban, meno la troupelasso.

~~Tant lèu dedins la cour,~~
Dins la cour quatecant, avant d'estrepeja
Lèu, lèu fa lis aleto,
I galanti pouleto,
I blanco, i rousseto, ...
Oh ! lou gusas : l'amour passo avant lou manja.

Dirias un gros pacha entoura de si damo,
A l'èr ben arrogant,
L'iuè vièu, beluguejant...
Mai es un bon gardian :
Quand parai un dangié à soun entour li chamo.

Li galino estrepïen pertout sus lou relarg ;
La pintado cridaïo
La pijouno badaïo,
E tout de long la draïo,
Plan-planet en proucessioun venon li gros canard.

Oh ! mai lou brave Jan ce que pièi lou maucouro,
Que noun ié fai plesi,
Que lou rend agusi,
Es tout lou tèms d'aussi
Si capounas d'aucèu dèu se foutre en tout-ouro.

Quouro l'aubo pounchejo, avant soulèu mounta,
Lou gau prend sa troumpeto,
Es uno voues ben neto,
Coum 'uno clarinetto,
En se requinquihant crido... si-en-dèu-ta a...

Si-es-en-dèu-ta a... 'ndèuta... Siès en-dèu-ta a repeto
Lou gau 'stirant lou còu,
dóu nis sautant au sòu,
Venent de faire l'iòu,
Li galino poundiero, en se fasen bouqueto

I respoundon subran... Papaa 'gara ! Papaa... 'gara !
Pagara !... ma fino !
Soun barjaco e couquino
'Queli belli galino...
La pijouno tamben, elo lou nargara

Emé soun bèu pijoun crido : quòuro... quòuro...
Lou pijoun amoureux
I fa 'lor lis iuè dous,
Redison tóuti dous,
Quòuro !... quòuro... lou bèu pijoun 'mé la tourtouro.

Mai es pas tout aquit, soun pas las de canta...
Meidamo li pintado,
Tout bèu just revihado,
En fasent si sucrado.
Quielon " Tzamai !... Tzamai !... " Paure Jan fa pieta !

Jusqu'à si bèu canard... mai aquéli coucagno !
Soun pas tout poulissoun,
Li fan pas la leiçoun,
Dison rèn... 'mé resoun :
Tóuti soun canard mut !... Pamens li pren la lagno !

Oh ! Tron de Boudisqui ! Jan n'es estoumaga.
Aussi se mette en aio
De chabi sa poulaïo,

Pèr faire de picaio,
Dindanto, trebucanto, e lèu pousque paga.

Avoust 1912.

L'AGASSO

Es un aucèu maufasen,
Pas tant bon qu'uno becasso,
Volo, crido tout lou tèms
(Volo en cridant tout lou tems))
L'agasso.

Siegue (~~fugue~~) borni, sènso dènt,
De l'aubo au sèro jacasso...
A ! Rende enodi li gènt
L'agasso.

Es un aucèu sacamand ;
Soun cant : crà... crà... vous agaço.
Tuio poulet, aucelan,
L'agasso.

Es la terrou di Pacan,
Manjo tout es jamai lasso,
Di vasèu sempre au mitan,
L'agasso.

Pèse o faiòu groumand,
Meloun, favo tout estrasso :
Figo, rasin, quouro à fam,
L'agasso.

Quand meton 'n calamantran
N'en à gaire pòu, Bagasso ?
Se pauso dessus 'n... cridant (c... ridant)
L'agasso.

Soun nis àut, lou lèst jouvent
Pèr lou cura, piei s'estrasso.
Li coumuno pago ben
L'agasso.

Abi negre trelusènt,
Relarjant sa longo couasso,
Au freluquet semblo ben,
L'agasso.

E si parpelo... En risent
Quand quauqun trop vous agasso,
Vai fregi, li dias souvent,
De parpelo d'agasso.

A moun Paire que ven d'èstre nouma chivalié dóu merite agrico.

Lou bèu riban que vous porge la Republico,
L'avès segur proun merita.
Aquelò distincion flamo e ounourifico,
Que marco travail, proubita.

A vosto boutouniero es forço ben plaçado,
Se vous en fa 'quel ounour,
Es pèr vost 'obro fiero e courouso, dirijado
'Mé grand gàubi e bell 'ardour.

Menant emé talent vosto bono cambado,
Senso trevo, senso repau,
Fasès revière la bello e richo encoutrado
Di pu luencho terro dóu d'àut.

Dins aquelis ermas abandouna di Reire,
L'aire es toujours en chantié,
Soun au-jour-d'uei pamens ben dru, fan gau à veire
'Queli bancou de blad, e viguié.

Marchant 'mé lou Prougrès, la cavo es seguro,
~~(dins lou camin dóu Prougrès)~~
Sempre au proumié rèng sias esta,
Service avè rendu à nost 'agriculturo
~~(aves proun rendu service à)~~
Au Païs, à la Soucieta.

La famiho à l'entour de vous s'es reunido,
~~(la famiho à nost 'entour touto reunido)~~
Contento vuei, mai que jamai...
Vous fa si coumplement. Emé 'strambord lèu crido :
Bravo ! longo-mai, longo-mai !...

Remercimen courau à nòstis ami Gabert de Perno de Vau-Cluso.

Pichoto perlo dóu Coumtat,
" Perno " di freso renoumado,
Dessus la " Nesco " escambarlado,
Levo la testo 'mé fierta.

Se rememouro sa bèuta,
Au gai soulèu escarcaiado.
A tout l'èr d'uno vieio fado,
D'uno fado de l'antiqueta.

Dis ancian chivalié galant,
N'i a encaro lou parfum dins l'èr.
S' pèr aco que sis abitant

Amon d'ague bello taulado...
Pamens coumo l'oustau Gabert
N'i'a gès dins touto l'encountrado.

Lou pèssu :
Se lou Coumtat ero un màtoun
" Perno " n'en sarié lou rouguoun.

BADARÈU

Quand eri un enfantoulet,
Risoulet,
Guinchave 'mé mi parpelet
Lou soulèu.
Ma maire quouro me bressavo
En bèn me poutounant cridavo :
— Que badarèu !

Quand sigueri un pòu mai grandet,
Gaiardet
Risièu i chato... grand fadet (de l'endret)
E ben lèu,
" Oh ! " cridavon li chatouneto,
Mai que galantouno e trufeto,
Que badarèu !

Ai, au moument de vouta,
Escouta
Li deputa. Proumetieu...
Lou Soulèu !
Sarès tóuti riche, bramavon,
Vouta pèr ièu... mai se pensavon :
Li Badarèu !

~~Un jour vouguen me marida,~~
~~— Que fada —~~
Fougue ben se faire crida
A Capèu, (1)
Pèr acipa la marieto
E lèu, lèu, i faire bouqueto...

Que badarèu !

(1) Capèu es lou noum dóu Curat que nous a marida.

Dins moun village bèn proupret,
Mai estré,
I'a'no plaço au bon endré,
Au soulèu.
Di jouiene e vièi i'a l'assemblado,
Aussi pèr aco l'an noumado
Lou Badarèu.

~~Tamben li marsihès croiàu,
Soun badau.
S'amoulounon vesen en àut
Un aucèu
Que volo — Uno limaceto
Su'n fièu — Eli aussi, mazeto !
Soun badarèu !~~

Mar 1912.

Pèr la fèsto de ma bono Mouié
Lou 15 d'avoust 1912.

En l'ounour de ta Patrouno,
Que festant en aquest bèu jour,
De gros poutoun 'mé de flour,
T'óufrisse uno bello courouno.

Oh ! Mireio ben galantouno,
Te semounde tout moun amour,
Que pèr tu durara toujours...
De poutoun te fòu 'no courouno...

Que long-tèms pousqu'en faire festo,
Sempre de joio tresana,
Sempre de flour te courouna...

En cenant de roso ta testo,
Pode faire souvè plus dous
Que d'estrambord pèr tóuti dous ?

Avoust 1912.

LA CASSO AU POSTO

La casso au posto en matinado,
Coumençant aubo levado,
Es un plesi requist e di mai passiounant.
Quouro un gau canto sus la branco,
Sautas dóu lié, levas la tanco,
Fusi au bras, carnié sus l'anco,
Cridas lou chin " azor " e partes en siblant.

Oh ! Es gaio la caminado,
Li sias ben lèu à l'arribado,
E durbès vitamen porto e fenestroun.
Contro li pin – segound l'usage –
Penjas li gàbi en plusier viage,
- Lis atapas 'mé de fuiage –
Intras vite e lou chin se coucho à 'n 'un cantoun.

Abras dedins la chamineio,
Lou fio prepara de la veio.
- Un degout d'eigarden pèr nous bagua lou bè ! –
Tout drè, lou nas toucant la griho,
Durbes lis iue e lis auriho...
Deja n'i a un que voulastrio :
Es un tourdre belèu... o bessai un gros-bè.

En trè que lou soulèu pounchejo,
Tout aco crido, sautriejo
Dins si gàbi. Ai las, se pichoto ! presoun !
Li sauvage sourdre chicaire
Coumençon li proumiè à faire :
" Chie " quand venon se li vès gaire
Quauco-fès 'mé 'no peiro au sòu lon li counfoun.

Zòu ! n'en ven un, sus uno branco,
O ben sus uno pèiro blanco,
Lou fusi en petant fa un uiau dins la nue...
Un autre sus lou cimèu se quicho,
O ben s'escound dins la ramiho,
O sus uno gàbi se requinquiho...
Pèr li veire tóuti jòu durbi de bous iue.

La sero fort repepiejo,
Lou quinsoun fa 'n piut ! piut ! que perlejo,
Lei linot ramajon, e canton li verdoun,
E pièuton li sausin. La passo
Crido. Ensen tout chico, jacasso
'Mé li chi fin de touto raço,
Chi perdris, chi canèu, chi farnous, chi bouissoun.

Souvent li gros-bè soun en bando,
Dirias qu'un capo li coumando,
Sus lou meme cimèu ensèn soun lèu branca.
E coume dins uno bataio,
Quouro au sòu n'i a un que badaio,
- Après qu'a passa la mitraio -
Retournon au meme endrè pèr lou veni cerca.

La calandro à vouès clarinello,
Dins sa gàbi 'mé un dessus 'n tello,
Jito à plen gavai soun rièuchiou-chiou charmant.
D'en aut dóu grand cèu mounte plano,
Sa sorre en l'entendènt debano,
Ven lèu à la vouès que l'engano
Se pàuso au sòu pecaire... Oh ! coume sian mechant !

La grosso sero proun auroujo,
Davalant dis Aup ivernoujo,
Ven se quiha s'un brou pèr bèure lou soulèu...
Lou merle gai repepiaire,
Sautiho, reluco de tout caire,
Siblo, crido si sorre, si paire,
Semblo dire moucur : venè lèu, venè lèu... !

Es pamens li tourdre siblaire,
Que fan l'estrambord dóu cassaire,
Arribon 'mé la fre, pereila vers Toussant.
Vouiajon souvent en troupeleto,
Tóutis ensen sus li busqueto
Se pauson à flot - sis aleto
Se tocon - O ! Que chaple en picant au mitan !

Moun chin mut, semblant que soumiho,
Au mendre brut durbe l'auriho...
Quand peto lou fusi s'auboure tout d'un tèms,
Lou nas coula contro la porto.
Lando cerca la besti morto,
Tout content lèu me la raporto :
Lou couquin quauco-fes l'esquicho 'mé li dent.

De ço que i'a uno tartarasso,
Un ratiè, o ben un'agasso,
Venon se pavana sus lou pu-z-aut cimèu.
Aco de la gènt àucelino,
N'en es l'espeço brigantino,
Aussi quinsoun, sero, quino,
Tóuti soun mut d'esfrai, fan plus gès d'estampèu.

Fau estre lèst à lis abatre,
- Pica proumié quand se fau batre
Car aquito venon pèr manja lis apèu ;
E farie pas forço maniero,
Aquelò raço carnassiero,
Pèr descendre, testo proumiero,
Sus gabi ; dis oungloun dóu bè tuia l'aucèu.

Restas piei de longo passado,
Que se pauso ren sus li brancado ;
Traverso de gros vòu en pièutant, siblant.
Mai aqueli bando cridarello
Fan que frusta li jitello ;
Au bèu i faire de ritournello
Lis apèu : entendon ren, filon arrogant.

Quand quauco-fes lou carnier gibo,
Partès gai en davalant li ribo,
E content. La mouiè 'n arribant " Oh ! Boudièu ! "
Crido, qu'unto bello broucheto :
Gros-bè, verdoun, quino grasseto,
Quinsoun, sausi, sero, aloueto.
En jusqu 'à 'n 'un gajè qu'es encaro 'n pòu vièu.

Bouto ! 's plaisent quouro à soun aise,
De garapachoun prenès d'aise
Lou fusi au cantoun pèr desquiha un aucèu...
Mai es aussi ben agréable,
Quand barda de lard sus lou rable
Li vesès – manja deleitable –
Se grasiha davant un bon fio de gavèu.

E quand sus uno napo blanco,
La cousiniero, un poung sus l'anco,
Vous li serve tout caud... Ben mai que di feisan
La car es fino, perfumado...
Coucha sus de trancho daurado
Es plat requist de la taulado...
Oh ! mai ! anas pensa que sièu forço groumand.

Desempièi que lou mounde duro,
Es uno lei de la naturo,
Que tout ce que boulego e vièu, inseito, aucèu,
Gros animau de touto raço,
Tout aco se bate, s'estrasso
Pèr se manja. La tartarasso
Tuio lou roussignòu... E l'ome lis agnèu !

Es d'après uno lei divino,
Que lou ratiè tuio la cardalino,
Que li dóu fin de mar manjon li peis-ferrant.

Que la dindouletto sempre en aio,
Se nourris 'mé de mouscaio...
Di bestiàri de touto taio
Sempre lou pu pichoun es manja dóu pu grand.

Desèmbre 1912.

*Pèr lou Felibre Avi Gautier, creatour de " l'Agricolat " pichot journau
pèr la defènso dis interès di Païsan.*

Mestre que coutigas la muso graciouso,
En serious francès, en galoi prouvençau,
Emé gàubi toujours, marchas vers l'Ideau
Pèr lèu faire abouti vost 'obro proun famouso.

Tóuti vostis ideio ardènto e luminouso,
Qu'avès sempre canta, redicho 'mé grand gau,
Vous fran forço d'ounour. Escoutado en lio aut
Rendrien la Soucieta e la Famiho urouso.

Voste bèu paroulis, vosto filantroupio,
Seron mès en pratico – e mai que de segur-
Di pacan dóu Païs, farien lou grand bonur.

~~Bravo!~~ Aves ben merita de la grando Patrio...
Emé " l'agricolat " semenas lou bon gran
Vosti pichoti enfant deman meissounaran.

LOU MAI

Lou vint de Mai quand me levère,
Siguere mè, tout espauta
dóu bèu mai que m'avien planta.
Emé plesi lou reluquere :

Es un pin tout envirota
'Mé de riban en farandoulo.
I a au bèu mitan la ferigoulo,
Qu'es l'emblemo de " Liberta ".

A vesprado de gaiard drole,
De garapachoun l'an adu,
L'an met plan ; rès lis a 'ntendu.
An ben sachu jouga soun role.

Es pas coume cresès bessai,
A n'o galanto chatouneto,
Que li jouvènt fasen bouqueto,
Soun vengu planta lou mai.

Noun ! Es au Conse dóu vilage,
Qu'an vougu faire aquel ounour.
Lis abitant, sis eleitour
Nous li semoundon en òmage.

Es un usage prouvençau
Qu'un grand mai siegue chasc 'annado,
Mes au pourtau, à la vesprado,
dóu proumiè Conse Coumunau.

A mis ami de longo toco,
Dise merci de tout moun cor ;
Criden lèu tóuti 'mé 'strambord :
Vivo la Prouvenço e la Roco.

*A J. B. Astier pèr lou remercia de
" Flour de Mar " e " Niéuzello ".*

Oscò ! lou fès crussi aquèu bèu Prouvençau,
Castas à plen gavai li glòri de Marsiho,
Soun drapèu fierament lou tenès sempre aut :
Sias un flame grèu de la raço que regreio.

Vosto Muso s'en va, voulant vers l'Ideau,
Quouro cantas li peis, li segnour, la pauriho...
Di felibre n'en sias un di mai principau
De la Cièuta qu'es de Franço l'einado fiho.

D'entendre vosto vouès sian ravi, gai cleiroun
Canta de " Flour de mar " li tant requist peissoun,
Nous counta 'em 'esprit li boucan de carriero,

O ben li mot couïen di gènto peissouniero...
Mieuzello Flour de Mar nous an fa ben plesi :
Tóuti très, sèns façoun, vous dian grand gramaci !

À ma neboudo Fernando G...
En remercimen de soun poulit tablèu representatièu
d'uièt e de reseda.

Oh ! Semblo bèn que lis as coupado subran
Li flour de toun bèu tablèu,
Tant soun fresqueto e poulido :
Amourous reseda, gros uiet arrogant,
Dins soun galant canestèu
dóu matin semblon culido.

Coumo ti flour, as le frescour
D'uno matinado de Mai ;
Representes l'Art e l'Amour,
Gènto chatouno, longo-mai !

“ L'ART NOUVEAU ”

Entende sèmpre parla
De “ l'Art nouveau ”. L'art nouvèu
Qu'es aco, disié Babèu ?
Subran respoundè Nila
“ Eh ben ! Couïoustre ! en francès
“ L'art nouveau ” es de lard fres.

Pèr la galanto chato Madaleno V...
En remembranço de si Rèire Prouvençau,
à l'òucasioun de soun mariage à Paris.

I parent, à la chato angèlo,
E n'aquèu gai jour nouviau,
De coumpliment à canestello,
Vous porge un ami miejournal.

La gènto novio es vierginello
Coume nèu de voste Cantau (1),
N'en es aussi flamo jitello
dóu sou di Reire Prouvençau.

Dins si bèu iuè, la chatouneto,
Nous as ràuba noste soulèu,
Pèr 'sclargi voste negre cèu.

A Bouveau, à Madaleneto
Souvetan, i tendre amourous
Que ben lèu... siegon mai de dous !

(1) Le Cantal, pays de son père.

MOUN PICHOT CATOUN

Quand t'adugeron de Lambès,
Atapa 'mé un fichu espès,
Pèr que n'aguessès pas trop frès,
Erès ben pichoun,
Moun poulit catoun.

Te portavon sus li dos bras,
Dedins un pichotet cabas,
Sourties rèn que lou bout dóu nas
D'un nis de coutoun,
Moun poulit catoun.

De quita ta maire un dilun
N'as pas gès agu de plagnun,
- Pamens de fièu n'en avié qu'un...
Erès soun nistoun
Moun pichot catoun.

Sigueres ben lèu desteta
Oh ! noun ! te n'en siès pas douta...
Subran te siès mès à sauta
Emé un gros bouchoun,
Moun poulit catoun.

As un forço galant mantèu,
Negre, gris ploumb, un pòu roussèu.
De l'angora as lou poulit pèu,
Fas ben roun-roun,
Moun poulit catoun.

Siès un pichotet fouligau,
En barrulant dedins l'oustau
Embuiès tout : fiéu, dedau,
Siès tamben poulissoun,
Moun poulit catoun.

Quouro te revihès lou matin
Badaiès, lipes toun pèu fin,
De ta caisso grates dedins :

Fas rên i cautoun
Moun poulit catoun.

Oh ! de te veire es ben plasènt
Li pato en l'èr iue trelusènt.
Sauta i mousca tout d'un tèms,
Gai coum 'un quinsoun,
Moun poulit catoun.

Pichoun te voudriè, beluguet,
Siguessès sempre moun juguet,
Emé tu m'amusa un briguet...
Mai ! ben lèu saras plus pichoun
Moun poulit e grasset catoun.

A ma pichouno nebouto Nineto R...
pèr sa proumièro mencioun au Counservatòri de Marsiho.

Ti pichot dèt sàuton dessus lou clavecin,
En nous jugant lis èr li mai requist e fin,
Coumo lis auceloun, li noto sautourlejon,
En belli gouto d'or li gamo resquihejon.

Tóuti senso muta, emé lou front aclin,
Siau espauta d'ausi aquelis èr divin !
Li bèu e poulit cant souto ti dèt perlejon,
De pèsi, de bonur, lis iue nous beluguejon...

De toun Escolo d'Art, n'en siès l'estounamen,
Festado siès aussi ! D'aquel agradamen
Oh ! As agu grand gau d'estre uno laureato...

Souvetan que toujours aguès forço mencioun.
Tóuti te porjant vuei de flour e de poutoun,
Pèr te felicita ma poulideto chato.

À moun car maintenèire,
(Sounet que ma mouiè m'a dedica)

Te rapèles lou tèms que ta joiouso umour,
M'enchusclavo tant mai, que non lou pode dire.
En te reluquejant me fasiés bèn sourrire,
Quouro passejavian ensemble tout lou jour.

Amave tant d'ausi de ta voues li douçour,
Li pantai de bonur ; e pèr me li redire
Me prenies un poutoun en esbroufant de rire...
Ere mai que jamai enebriado d'amour.

Me cantavès alor la poulido cansoun
De noste " Bastideto " e t'a douna renoum.
As proun cantourleja ti vers ben galejaire...

dóu Felibrige ama, lou Mestre Majourau,
T'a baia lou titre de bon grèu Prouvençau
D'un felibre ardènt e d'un " galoi cantaire ".

Mirèio Michel

NOUÈÇO D'OR

(Galejado)

" 21 Janvier 1858 " " 21 Janvier 1908 "

Dins l'embarcado dóu mariàgi
Vuei faguès pauso à voueste viàgi,
Manco pas tèms que navigas
Emé l'amour, aquéu gusas,
Qu'a tant bèn mena vouesto vello
Toujour souto uno bono estello.
Li a cinquant 'an aujourd'uei
Que vous sias mes lou det dins l'uei.

D'abord souto uno flamo luno,
Novi, quanto bono fortune !
Vous risias emé d'uei couquin
Jugavias àu viro-bouquin,
Tout anavo senso miséri,
Mai es au santus que t'espéri...
L'ia cinquant 'an aujourd'uei
Que vous sias mes lou det din l'uei.

En ounour de la signaturo,
D'aprè lei oré de la naturo
Avès fa ce que lei gènt fan :
Uno uiado de beous ' enfants,
Toun brave joou va recouneissé
Pamens es pas lou tout de neissé !
L'ia cinquant 'an aujourd'uei
Que vous sias mes lou det din l'uei.

Eto ! n'avès agu de lagno
De tracas, de malamagno,

Toujour loucha contro lou sort
Avant d'arriba din lou port.
Au long trantran de la vidasso
Se n'en vis que Jen-trepasso.
L'ia cinquante 'an aujourd'uei
Que vous sias mes lou det din l'uei.

Mai vuei sias tout à l'alégresso,
Vous poutounas coumo en jouinesso,
Nous aoutre trinquant de gran cor
Pèr festa aqueli nouveço d'or.
Touto la famiho réunido
En vous disen longo mai, ourouso vido
Vous souhaito, coumo l'ia cinquante 'an, que vuei
Vous mettes mai lou det din l'uei.

CANSOUN NOUVIALO

*Li noço de ma Neboudo Fernando G...
qu'espousavo Milo C...*

*" Er di toundeire d'avè "
Allegreto semplice*

*Uno branqueto,
De bèu reseda,
Fort mignouneto,
Li fa martida,
Es un poulit presènt,
Pèr l'ami coumplasènt,
A Fernando e Milet,
Ausse moun goubele*

*Vuei la Prouvènço
Douno cranamen,
En benurènço,
Au fier Gascounen
Sa flam 'e soun ardour,
Emé tout soun amour.
I bèus amigounet
Ausse moun goubelet.*

*La nouvièto,
En aquèu bèu jour
Es poulideto,
Semblo facho au tour.*

*Es aussi ben planta,
Lou novi à soun cousta...
I galant nouviet
Ausse moun goubelet.*

*A chaqu' estello
I'an douna 'n peirin,
La cabucello
Trovo soun toupin
Quouro ie pren l'imour
De lèu faire l'amour...
I dos galant brunet
Ausse moun goubelet.*

*La chato Angèlo,
Pleno de candour,
Es vierginello
Coum 'un ieli en flour,
En fin lou parpaioun
Milo li fan 'n poutoun.
I dos parpaiounet
Ausse moun goubelet.*

*Es bravieto,
Jamai fognara.
E pas pateto
Se debrouiara.
Rende tout l'oustau gai
Canto ben. Longo-mai !
En pourgen moun bouquet
Ausse moun goubelet.*

*A sa soreto
Qu'amo de tout cor,
Ié fa lingueto
Dins sis estrambord...
Pamens soun tour vendra
Que se maridara.
A soun futur lisquet
Ausse moun goubelet.*

*De sa meirino
Qu'es aqui davans,
Tiro racino :
N'a lou biai charmant,
E tóuti qualita...
A segur capita
Lou galant nouviet,
J'ausse moun goubelet.*

*E Vitourino,
E Durand soun peirin,
Fan bono mino
En aquest festin.
Au sachu aprecia
Lou brave Cestia
Plen de bon vin claret,
Ausse moun goubelet.*

*Sa Tanto einado
Qu'es dins P.T.T.
La tintouriado
Quouro neisseguè...
Soun ouncle a charlava
Gai, la vès arriva.
A Jùlia e Louiset
Ausse moun goubelet.*

*Lou flame drole
Qu'es un fier Gascoun,
Canto 'un bèu role
Dins 'quelo cansoun.
S'accordon tóuti dous
Li galois amourous.
A l'ardènt gascounet
Ausse moun goubelet.*

*Bon founciounàri
dóu governamen,
A senso auvèri
Gros apountamen.
Chasque fin de mès
l'adu picaioun frèè.
I brave P.T.T.
Ausse moun goubelet.*

*Au calignaire
Que s'agroumandis,
Urous gagnaire
D'aquèu Paradis
De bèu bras tout redoun
Li fan'n poulit bridoun.
I dos galant taoulet
Ausse moun goubelet.*

*Sis amoureto
Vous fan fernissoun,
Chasque babeto
Porto un enfantoun.
Segur lou fier droulas*

*Es pas fre de coulas.
A sis enfantoulet
Ausse moun goubelet.*

*Semblant soun paire,
Qu'un bel inoucènt,
Teta sa maire
Vengué tout risènt.
Tóuti saren urous
Meme... se n 'i avié dous.
A soun proumié tete
Ausse moun goubelet.*

*Sa bono Maire
De s'en separa,
E soun bon Paire,
Soun desmemoura.
Pèr li faire 'n poutoun
Anaran à Seloun
Un fen lou ped-cauquet...
J'ausse moun goubelet.*

*Li dos Famiho
Regardons countènt
Jouvènt e Fiho
Que rison ensèn.
Toujou : " Se meton vuei
Belèu lou dèt dins l'uei ".*

*En dian aquèu couplet
Aussen lou goubelet.*

*Celibatàri
Sias aquit quinot,
Davans l'armàri
Crouquas lou marmot.
Berigas, gargamèu,
Avès fougna au bon mèu
Anen, gousto soulet,
Aussas lou goubelet !*

*En Republico
I'a proun liberta,
La Poulitico
Nous fa disputa...
I'a que lou pur amour
Que rende urous toujours...
Beguen encaro un cop,
Lèu implissen li got.*

Mouralo

*Es la mouralo
D'aquelo cansoun,
En fin finalo
La dise sèns façoun :
Que ben lèu, dins un an
Veguen de Reire-Grand !
E se l'ai merita
Ben ! m'anas embrassa !...*

Pèr un pau rire... o lèu : l'auvèri d'un Pelot.

M'es esta coumta qu'uno fes
En jun des-e-nóu cent très
- Just l'an milo vue cent nonanto tres -
En jun des-e-nóu cent très
Un pelot d'un mas dis Aupiho
An' se regala à Marsiho
Emé soun mestre, negouciant
De sant Pesquié – marchand de gran,
Soun patroun pagavo lou viage,
Content qu'èro de soun meinage :
Milo cent de proufié ! tout round.
I'avien douna si graneison.
Partigueron dounc un matin,
Asquet, galoi, emé lou trin,
Sigueron lèu dins la grand 'vilo...
Tant lèu' rendu, l'amo tranquilo
S'entreveron de bèn dina
Tamben se fagueron mena
Dins uno automobilo richo
" Au Roucas-blanc - à la " Cournicho "
Li serveron coume de rèi,
A l'abord un juble de pèi :
Rougè, langousto en remoulado,
Boui-abaisso, solo daurado,
Anguielo e fiela e roucau...
Acò d'aquit n'en bouch 'un trau.
Vengue à la suito d'aumeleto
Un plat de chambre – (de " creveto ")...
I'adugueron coumo rousti
Caiò, perdigau, "pèd-petit "
Pèr dessert de cremo diverso
Emé 'n fru de touto merso.
A chasque plat seloun lou goust,
I'avié un vin di pu famous :
Vin de Castèu-Nóu, Ermitage,

Champagno, Bourdèu de tout age.
Toumben li fricot e flacoun
Avien rendu lou pelot round...
Aneron bèure un pau de biero
Au " Cafè Turc ", sus Canebiero,
Tant lèu intra, lou gros pelot,
- Pesavo mai de cent kilo -
Qu'ausié grando bouroulado
Dintre sa ventresco timblado,
palisséu, dis à soun moussu :
" Me sènte un pau... dessous-dessus,
" Lou boui-abaisso me travaio
" l'aurié pas' no vieio muraio
" Pèr aquit ?... Un pichot cantoun ?... "
- Que va disié pu lèu " garçoun,
" Acoumpagnas moussu. " Jusavo
Lou pelot talamen pressavo...
Tant lèu intra dins lou coumun
S'avalanco mounte cadun
Vèn depausa sa marchandiso,
Just pousqué aussa sa camiso.
Fau vous dire qu'à Sant Pesquié
Li gent van darrié li paié.
Sourtèn gaire de soun vilage
Lou pelot noun sabie l'usage
D'aqueli galantin couredou...
Tant pressavo de lacha tout
Qu'oublide d'abeissa la plancho
Qu'uno fes vuejo se desclancho
E s'asseté, tout desbraia
Dedins lou grand plat esmanta
Lou curbè tout, soun tapissàri :
l'aurié, segur, pas passa 'n gàri.
Estènt forço gros fagué tà
E desbourdavo si cousta.
Sa roundour espetaclouso
Fague l'efet d'uno ventouso.
Soun afaire feni quand vèn
Pèr s'auboura : " Oi ! qu me tèn ? "
" Dis : " Eh ben ! Saperlipopeto !
" Sourtirai plus de la luneto ! "
Boulego, fai d'estampéu
Mai es sempre au meme nivèu.
Quand s'aviso qu'uno pognado
Contro la muraio es penjado,
Se i'arapo lèu di dos man...
Mai, autant lèu dins lou cadran
Zóu ! i'aribo à boudre uno oundado,
Que dise : ma durençado...
Faguè pas aquéu lavamen
Que n'en **caquèsse** de terren.

Ero sempre dessus lou trone :
L'aurias dich escoutant lou prone.
Lou negociant à la prefin
Dis au proumié : " garçon " Tounin
D'au vèire ço que se passo.
Trovo lou pelot que grimaço
l'é dis " Badau ! agantas dounc
" la manado " Pas tant un coudoun.
" N'en ai basto d'uno refrescado,
" Ma luno es proun bèn lavado !

Febrié 1931.

FIN

© CIEL d'OC – Mars 2019